

Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015 i 42/2017.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih restriktivnih mjera koje Crna Gora sprovodi u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, borbe protiv terorizma, razvoja i jačanja demokratije i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom.

Osnov za uvođenje međunarodnih restriktivnih mjera

Član 2

Odredbe ovog zakona odnose se na sprovođenje restriktivnih mjera koje se uvode na osnovu:

- 1) rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, usvojenih na osnovu glave VII Povelje Ujedinjenih nacija;
- 2) akata Evropske unije;
- 3) akata Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju;
- 4) odluka drugih međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član ili čijim se izjavama pridružuje u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetima;
- 5) drugih osnova, u skladu sa međunarodnim pravom.

Primjena zakona

Član 3

Restriktivne mjere primjenjuju se prema:

- 1) državama i međunarodnim organizacijama;
- 2) crnogorskom državljaninu;
- 3) fizičkom licu koje nije crnogorski državljanin, a boravi na teritoriji Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za boravak stranaca na teritoriji Crne Gore i potvrđenim međunarodnim ugovorima;
- 4) pravnom licu osnovanom u skladu sa propisima Crne Gore;
- 5) stranom društvu koje obavlja privrednu djelatnost preko svog dijela društva na teritoriji Crne Gore; i
- 6) stranom pravnom ili fizičkom licu koje posjeduje imovinu i sredstva u Crnoj Gori.

Vrste restriktivnih mjera

Član 4

Restriktivne mjere su:

- 1) prekid diplomatskih odnosa;
- 2) potpuni ili djelimični prekid ekonomskih odnosa;
- 3) potpuno ili djelimično ograničenje uvoza, izvoza, tranzita, transporta, pružanja usluga i saobraćajnih, poštanskih i drugih komunikacija;
- 4) embargo na naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namjene određenu propisima o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene;
- 5) ograničenje ulaska u Crnu Goru;
- 6) ograničenje raspolaganja imovinom;
- 7) ograničenje raspolaganja sredstvima; i
- 8) druge mjere u skladu sa međunarodnim pravom.

Restriktivne mjere prema licima sa nacionalne liste

Član 4a

Restriktivne mjere iz člana 4 stav 1 tač. 6 i 7 ovog zakona uvode se i prema pravnim i fizičkim licima koji su kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija označeni nacionalnom listom koju utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 6

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- 1) imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave (u bilo kom obliku, uključujući elektronsku ili digitalnu formu) kojima se dokazuju imovinska prava;
- 2) sredstva obuhvataju finansijska sredstva i druge finansijske koristi, a naročito:
 - gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja,
 - uložena sredstva kod subjekata nadležnih za primjenu restriktivnih mjera,
 - finansijske instrumente propisane zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti, uključujući akcije, jedinice kolektivnih investicionih šema, obveznice, sertifikate o depozitu, državne zapise i druge finansijske instrumente,
 - isprave kojima se dokazuje pravo nad finansijskim sredstvima ili drugim finansijskim izvorima,
 - kamate, dividende i druge prihode od sredstava,
 - potraživanja, kredite i akreditive.
- 3) finansiranje terorizma je obezbjeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbjeđivanja ili prikupljanja, u namjeri da se koristi ili u saznanju da može biti korišćena, u cjelini ili djelimično:
 - za pripremanje ili za izvršenje terorističkog akta,
 - od strane terorista,
 - od strane terorističkih organizacija,
 - za podstrekavanje i pomaganje u obezbjeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina

korišćena za izvršenje terorističkog akta;

4) teroristički akt je djelo utvrđeno protokolima navedenim u aneksu uz Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma, kao i bilo koje drugo djelo čiji je cilj da izazove smrt ili težu tjelesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kad je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili spletu okolnosti povezanih sa tim djelom, da zastraši stanovništvo ili da primora vladu neke države ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja neke radnje;

5) terorista je lice koje:

- samo ili sa drugim licima pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno,
- samo ili sa drugim licima podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta,
- ima saznanja o namjeri teroriste ili grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne teroristi ili grupi terorista nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom;

6) teroristička organizacija je grupa lica, odnosno terorista koja:

- pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno,
- podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta,
- ima saznanja o namjeri teroriste ili grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

II. NADLEŽNOSTI

Odluka o uvođenju restriktivnih mjera

Član 7

Odluku o uvođenju restriktivnih mjera donosi Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Odlukom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se: osnov za uvođenje restriktivne mjere, vrsta restriktivne mjere, način primjene, način postupanja organa odnosno pravnih lica iz člana 8 ovog zakona, a može se utvrditi i obim i vrijeme primjene restriktivne mjere.

Ukoliko odlukom iz stava 1 ovog člana nije utvrđeno vrijeme primjene restriktivne mjere, ta mjera se ukida odlukom Vlade, na predlog Ministarstva.

Odluke iz st. 1 i 3 ovog člana primjenjuju se danom donošenja i objavljuju se u "Službenom listu Cme Gore" i na internet stranici Ministarstva.

Utvrđivanje predloga nacionalne liste

Član 7a

Predlog nacionalne liste iz člana 4a ovog zakona, koji u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove obavještajno bezbjednosnog sektora Cme Gore utvrđuje Vijeće za nacionalnu bezbjednost, sačinjava se na osnovu:

- obavještenja Ministarstva o fizičkim i pravnim licima koja su rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ili drugih međunarodnih organizacija čija je Cma Gora članica označena kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija;
- predloga organa državne uprave nadležnog za poslove policije, državnog organa nadležnog za poslove nacionalne bezbjednosti i organa uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma; i
- na osnovu obrazloženog zahtjeva druge države.

Predlog iz stava 1 alineja 2 ovog člana utvrđuje se na osnovu kriterijuma, i to:

- izvršenje, odnosno pokušaj izvršenja terorističkog akta ili učestvovanje u izvršenju terorističkog akta, odnosno omogućavanje izvršenja terorističkog akta;

- učestvovanje u finansiranju, planiranju, olakšavanju, pripremanju ili izvršenju radnji ili aktivnosti, zajedno sa, pod imenom, od strane ili u prilog teroriste ili terorističke organizacije ili bilo koje njene ćelije, filijale, frakcije ili drugog oblika koji je nastao iz te organizacije;

- nabavljanje, prodaja ili prenos oružja i smrtonosnih naprava u smislu krivičnog zakonodavstva (eksploziv, hemijska sredstva, biološka sredstva ili otrovi ili radioaktivni materijal) za teroristu ili terorističku organizaciju ili bilo koju njihovu ćeliju, filijalu, frakciju ili drugi oblik koji je nastao iz te organizacije;

- vbovanje ili na drugi način podržavanje radnji ili aktivnosti teroriste ili terorističke organizacije ili bilo koje njihove ćelije, filijale, frakcije ili drugog oblika koji je nastao iz te organizacije.

Finansiranje, odnosno podržavanje iz stava 2 al. 2 i 4 ovog člana podrazumijeva, pored ostalog, korišćenje prihoda koji su stečeni izvršenjem krivičnog djela, a naročito neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga ili njihovih prekursora.

Predlog iz stava 1 alineja 2 ovog člana sadrži i podatke o fizičkom i pravnom licu koje:

- neposredno ili posredno kontroliše bilo koje fizičko lice, odnosno kontroliše ili posjeduje bilo koje pravno lice povezano sa teroristom ili terorističkom organizacijom, naročito fizičkim, odnosno pravnim licem koje se nalazi na nacionalnoj listi iz člana 4a ovog zakona;

- na bilo koji način podržava bilo koje fizičko ili pravno lice povezano sa teroristom ili terorističkom organizacijom, naročito fizičkim, odnosno pravnim licem koje se nalazi na nacionalnoj listi iz člana 4a ovog zakona.

Kad organ iz stava 1 alineja 2 ovog člana, primjenom kriterijuma iz st. 2, 3 i 4 ovog člana, utvrdi da određeno fizičko ili pravno lice treba označiti kao teroristu, terorističku organizaciju ili finansijera teroriste ili terorističke organizacije, dužan je bez odlaganja da sačini predlog i dostavi ga Vijeću za nacionalnu bezbjednost.

Činjenice i okolnosti koje ukazuju na ispunjenost kriterijuma iz st. 2, 3 i 4 ovog člana, organi iz stava 1 alineja 2 ovog člana utvrđuju u skladu sa propisima kojima se uređuju njihove nadležnosti.

Organi iz stava 1 alineja 2 ovog člana, dužni su da podatke koje prikupljaju u postupku utvrđivanja ispunjenosti kriterijuma iz st. 2, 3 i 4 ovog člana označe odgovarajućim stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Postupanje po zahtjevu druge države

Član 7b

Zahtjev druge države iz člana 7a stav 1 alineja 3 ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Vijeću za nacionalnu bezbjednost.

Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana Vijeće za nacionalnu bezbjednost utvrđuje da li su ispunjeni kriterijumi iz člana 7a st. 2, 3 i 4 ovog zakona.

Ministarstvo obavještava državu koja je podnijela zahtjev iz stava 1 ovog člana o označavanju fizičkog ili pravnog lica kao teroriste, terorističke organizacije ili finansijera teroriste ili terorističke organizacije u skladu sa ovim zakonom.

Uvođenje restriktivnih mjera prema licima sa nacionalne liste

Član 7c

Nacionalnu listu iz člana 4a ovog zakona, kao i svaku njenu izmjenu, odnosno dopunu Vlada dostavlja organu državne uprave nadležnom za poslove finansija radi uvođenja restriktivnih mjera iz člana 4 stav 1 tač. 6 i 7 ovog zakona prema fizičkom ili pravnom licu koje je označeno kao terorista, teroristička organizacija ili finansijer teroriste ili terorističke organizacije.

O uvođenju restriktivnih mjera iz stava 1 ovog člana, ministar finansija donosi rješenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema nacionalne liste iz člana 4a ovog zakona, odnosno njene izmjene ili dopune.

Rješenje iz stava 2 ovog člana dostavlja se, bez odlaganja, organima nadležnim za primjenu utvrđenih restriktivnih mjera iz člana 8 ovog

zakona.

Organi nadležni za primjenu restriktivnih mjera utvrđenih rješenjem iz stava 2 ovog člana, dužni su da primijene te mjere bez odlaganja.

Nacionalna lista iz člana 4a ovog zakona, odnosno njenu izmjenu ili dopunu i rješenje o uvođenju restriktivnih mjera iz stava 2 ovog člana, objavljuju se na internet stranici organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Danom objavljivanja nacionalne liste i rješenja iz stava 5 ovog člana prestaje tajnost podataka označenih odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa članom 7a stav 7 ovog zakona.

Rješenje iz stava 2 ovog člana, organ državne uprave nadležan za poslove finansija dostavlja fizičkom ili pravnom licu prema kome su uvedene restriktivne mjere, u roku od osam dana od dana objavljivanja na internet stranici tog organa.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Nadležnost za primjenu restriktivnih mjera

Član 8

Restriktivne mjere primjenjuju organi državne uprave, banke i druga pravna lica (u daljem tekstu: organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera).

Stalno koordinaciono tijelo

Član 8a

Radi praćenja sprovođenja i koordinacije primjene restriktivnih mjera iz člana 7c stav 1 ovog zakona, Vlada osniva stalno koordinaciono tijelo.

Odlukom o osnivanju stalnog koordinacionog tijela utvrđuju se sastav, zadaci, način rada i druga pitanja od značaja za rad tog tijela.

Obavještanje o sprovođenju restriktivnih mjera

Član 9

O preduzetim aktivnostima u vezi uvođenja, primjene i ukidanja restriktivnih mjera, a naročito mjera prema pravnim i fizičkim licima iz člana 4a ovog zakona, Ministarstvo može, diplomatskim putem, obavijestiti međunarodnu organizaciju ili drugog subjekta koji je donio akt na osnovu kojeg je Vlada uvela restriktivnu mjeru.

III. PRIMJENA RESTRIKTIVNIH MJERA

Obaveze organa i pravnih lica nadležnih za primjenu restriktivnih mjera

Član 10

Organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera, dužni su da u skladu sa ovim zakonom, u okviru svoje nadležnosti odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu restriktivnih mjera, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo.

Pribavljanje podataka

Član 11

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i druga pravna i fizička lica, na zahtjev organa odnosno pravnog lica nadležnog za primjenu restriktivnih mjera, dužni su da dostave Ministarstvu podatke od značaja za primjenu uvedene restriktivne mjere.

Odgovornost za štetu

Član 12

Država Crna Gora, organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera nijesu odgovorni za štetu koja nastane primjenom restriktivnih mjera, osim ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Ograničenje raspolaganja sredstvima

Član 13

Restriktivna mjera ograničenja raspolaganja sredstvima sprovodi se na sredstvima koja su u vlasništvu, državi ili ih na drugi način koristi fizičko ili pravno lice prema kojem se mjeru primjenjuje.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana odnosi se i na prilive finansijskih sredstava na račune, koji su blokirani primjenom restriktivne mjere po osnovu kamata, odnosno prihoda po drugom osnovu na tim računima, kao i na prilive finansijskih sredstava koja treća lica uplaćuju, odnosno prenose na te račune u korist fizičkih ili pravnih lica iz stava 1 ovog člana.

Sredstva čije je raspolaganje ograničeno primjenom restriktivne mjere ne smiju se učiniti dostupnim fizičkim ili pravnim licima iz stava 1 ovog člana.

Oslobađanje dijela sredstava

Član 14

Fizičkom licu se može odobriti oslobađanje dijela sredstava čije je raspolaganje ograničeno primjenom restriktivne mjere ili odobriti da se ta sredstva učine dostupnim kad su ta sredstva:

1) neophodna za podmirenje osnovnih životnih troškova, stanarine, odnosno zakupnine ili hipoteke za stambeni prostor, ljekova i liječenja, poreza i osiguranja ili troškova javnih komunalnih usluga;

2) namijenjena isključivo za plaćanje naknade za redovno održavanje imovine čije je raspolaganje ograničeno primjenom restriktivnih mjera;

3) neophodna za podmirenje vanrednih troškova, kao što su troškovi vezani za rođenje djeteta, smrtni slučaj ili drugu sličnu situaciju;

4) neophodna za podmirenje drugih troškova predviđenih aktima međunarodnih organizacija na osnovu kojih je uvedena restriktivna mjera ograničenje raspolaganja sredstvima.

Zahtjev za oslobađanje sredstava iz stava 1 ovog člana, odnosno zahtjev da se ta sredstva učine dostupnim, fizičko lice iz stava 1 ovog člana podnosi organu državne uprave nadležnom za poslove finansija, na propisanom obrascu.

O zahtjevu iz stava 2 ovog člana odlučuje rješenjem organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore (u daljem tekstu: Upravni sud).

Po tužbi iz stava 4 ovog člana Upravni sud odlučuje u roku od 30 dana.

Sadržaj i izgled obrasca iz stava 2 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Ograničenje raspolaganja imovinom

Član 15

Restriktivna mjera ograničenja raspolaganja imovinom, koja podrazumijeva ograničenje dijela ili svih svojinskih ovlašćenja koje vlasnik ima na imovini, sprovodi se na imovini fizičkog ili pravnog lica prema kojem se ta mjeru primjenjuje.

Upis zabilježbe na nepokretnostima koje su predmet restriktivne mjere

Član 16

Kad se restriktivna mjera ograničenja raspolaganja imovinom odnosi na nepokretnost, Ministarstvo dostavlja odluku o uvođenju ove mjere organu uprave nadležnom za nekretnine radi upisa zabilježbe u katastar nepokretnosti.

Oslobađanje dijela imovine

Član 17

Fizičkom licu se može odobriti korišćenje dijela nepokretnosti (kuća, stan), čije je korišćenje ograničeno primjenom restriktivne mjere ukoliko je to neophodno za smještaj članova uže porodice i u drugim slučajevima predviđenim aktima međunarodnih organizacija na osnovu kojih je uvedena restriktivna mjera ograničenja raspolaganja imovinom.

Zahtjev za korišćenje dijela nepokretnosti iz stava 1 ovog člana fizičko lice podnosi organu državne uprave nadležnom za poslove finansija, na propisanom obrascu.

O zahtjevu iz stava 2 ovog člana odlučuje rješenjem organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se podnijeti tužba Upravnom sudu.

Po tužbi iz stava 4 ovog člana Upravni sud odlučuje u roku od 30 dana.

Sadržaj i izgled obrasca iz stava 2 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Zaštita savjesnih trećih lica

Član 17a

Imovina čije je raspolaganje ograničeno, u skladu sa ovim zakonom, može biti predmet izvršenja po pravosnažnoj sudskoj odluci u cilju zaštite savjesnih trećih lica.

Radna grupa

Član 18

- brisan -

IV. ZBIRKA PODATAKA O RESTRIKTIVNIM MJERAMA

Uspostavljanje Zbirke podataka

Član 19

O restriktivnim mjerama koje se primjenjuju prema fizičkim i pravnim licima u skladu sa ovim zakonom uspostavlja se zbirka podataka o restriktivnim mjerama (u daljem tekstu: Zbirka podataka).

Sadržina Zbirke podataka

Član 20

Zbirka podataka sadrži podatke o:

1) restriktivnim mjerama - datum uvođenja, odnosno početka primjene, datum ukidanja, odnosno prestanka primjene restriktivne mjere, fizičko ili pravno lice prema kojem se primjenjuje restriktivna mjera, organ ili pravno lice koji primjenjuje restriktivnu mjeru i druge podatke u vezi primjene restriktivne mjere;

2) fizičkim licima prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište, državljanstvo, vrsta i broj javne isprave sa fotografijom ili jedinstveni matični broj, kao i podatke o imovini, sredstvima i obavezama koje ta lica imaju na teritoriji Crne Gore ako se restriktivna mjera odnosi na imovinu i sredstva;

3) pravnim licima prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere - naziv i sjedište pravnog lica, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište lica ovlašćenog za zastupanje, matični broj i poreski identifikacioni broj, kao i podatke o imovini, sredstvima i obavezama koje ta lica imaju na području Crne Gore, ako se restriktivna mjera odnosi na imovinu i imovinska prava.

Sastavni dio Zbirke podataka je i odluka o uvođenju restriktivne mjere, kao i akt međunarodne organizacije ili drugog subjekta na osnovu kojeg je restriktivna mjera uvedena.

Vođenje i održavanje Zbirke podataka

Član 21

Zbirku podataka uspostavlja, vodi i održava Ministarstvo.

Zbirka podataka se vodi u elektronskoj formi.

Obaveza dostavljanja podataka

Član 22

Podatke iz člana 20 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona, dostavljaju organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera.

Obrada, korišćenje podataka iz Zbirke podataka

Član 23

Podatke iz Zbirke podataka Ministarstvo može dostavljati međunarodnim organizacijama na njihov zahtjev, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i tajnost podataka.

Čuvanje podataka iz Zbirke podataka

Član 24

Podaci iz Zbirke podataka čuvaju se pet godina od prestanka primjene restriktivnih mjera.

Nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, podaci se brišu, odnosno uništavaju u skladu sa propisima kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti i arhivska djelatnost.

Tajni podaci

Član 25

Na prikupljanje, obradu, davanje na korišćenje i uništavanje tajnih podataka u Zbirci podataka primjenjuju se propisi kojima se uređuje tajnost podataka.

Lični podaci

Član 26

Fizička lica imaju pravo na uvid, kao i ispravku i brisanje podataka iz Zbirke podataka koji se na njih odnose, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci o pravnim licima

Član 27

Pravno lice ima pravo na uvid u podatke iz Zbirke podataka.

Pravno lice može podnijeti zahtjev za uvid, ispravku i brisanje podataka koji su netačni ili se vode suprotno ovom zakonu.

O zahtjevu iz stava 2 ovog člana odlučuje Ministarstvo.

Ministarstvo može, prije odlučivanja o zahtjevu, zatražiti mišljenje organa ili pravnog lica nadležnog za primjenu restriktivne mjere, koji je dužan da mišljenje dostavi u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva.

U postupku odlučivanja o zahtjevu iz stava 2 ovog člana primjenjuje se zakon kojim se uređuje upravni postupak.

V. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 28

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše Ministarstvo i organ državne uprave nadležan za poslove finansija u okviru svojih nadležnosti.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 29

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne obezbijedi primjenu restriktivnih mjera i o preduzetim aktivnostima ne obavijesti Ministarstvo (član 10);

2) na zahtjev organa, odnosno pravnog lica, nadležnog za primjenu restriktivnih mjera, ne dostavi podatke od značaja za primjenu uvedene restriktivne mjere (član 11);

3) sredstva čije je raspolaganje ograničeno primjenom restriktivne mjere učini dostupnim fizičkom ili pravnom licu iz člana 13 stav 1 ovog zakona (član 13 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i organu državne uprave, novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tačka 2 ovog člana, kazniće se odgovorno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave i fizičko lice, novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".